



Crna Gora
Ministarstvo unutrašnjih poslova

SPORAZUM

za unapređenje saradnje u oblasti suzbijanja kriminala

Zaključen u Podgorici, između:

MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA (UPRAVA POLICIJE), koga zastupa ministar, mr Sergej Sekulović, MINISTARSTVA PRAVDE, LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA, (Uprava za izvršenje krivičnih sankcija) koga zastupa dr Vladimir Lepusavić, MINISTARSTVA FINANSIJA I SOCIJALNOG STARANJA (Uprava prihoda i carina, Uprava za katastar i državnu imovinu), koga zastupa mr Milojko Spajić, VRHOVNOG SUDA CRNE GORE, koga zastupa vršilac dužnosti predsjednika suda, Stanka Vučinić, VRHOVNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA, koga zastupa vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca, Ivica Stanković, SUDSKOG SAVJETA, koga zastupa predsjednica, dr Vesna Zvicer-Simović, CENTRALNE BANKE CRNE GORE, koju zastupa guverner, dr Radoje Žugić, SEKTORA ZA FINANSIJSKO-OBAVJEŠTAJNE POSLOVE UPRAVE POLICIJE, koga zastupa vršilac dužnosti rukovodioca Sektora, Saša Mašković (u daljem tekstu: Strane potpisnice).

Član 1

U cilju unapređenja saradnje u oblasti suzbijanja organizovanog kriminala, korupcije, kao i drugih krivičnih djela, kvalitetnije i efikasnije razmjene operativnih i drugih informacija, Strana potpisnice dogovorile su se da uspostave institucionalnu saradnju za automatsku razmjenu podataka i informacija.

Strana potpisnice su saglasne da, u što kraćem roku, uspostave mehanizme za automatsku razmjenu podataka, u skladu sa Zakonom i drugim propisima.

Automatska razmjena podataka, odnosno informacija iz stava 2 ovog člana podrazumijeva razmjenu, odnosno pristup podacima, odnosno informacijama na osnovu softverskih komponenti koje omogućavaju programsko povezivanje aplikativnih softvera potpisnica ovog Sporazuma, odnosno interfejs namijenjen za programsku razmjenu podataka između informacionih sistema potpisnica ovog Sporazuma.

Pod automatskom razmjenom podataka, odnosno informacija iz stava 2 ovog člana ne smatra se korišćenje aplikativnih softvera potpisnica ovog Sporazuma.

Član 2

Podatak, odnosno informacija u smislu ovog Sporazuma smatra se podatkom, odnosno informacijom:

- o licu za koje postoje osnovi sumnje da priprema ili je učinilo krivično djelo;
- o nepoznatom učiniocu krivičnog djela;
- o prethodnim osudama lica;
- da li se protiv nekog lica vodi sudski postupak;

- o krivičnom djelu: zakonski naziv krivičnog djela, sa naznačenjem člana, stava i tačke zakona koji je primijenjen; opština i mjesto, datum i vrijeme izvršenja krivičnog djela;
 - o oštećenom ili žrtvi krivičnog djela;
 - licu na izdržavanju kazne zatvora;
 - registru stvarnih vlasnika;
 - o broju i datumu podnošenja krivične prijave i naziv nadležnog tužilaštva;
 - o licu za kojim se traga, kao i licu koje je sa njim povezano;
 - o licu koje drži predmete pribavljene ili nastale u vezi sa izvršenjem krivičnog djela ili nezakonito pribavljenu imovinsku korist, kao i o nezakonito pribavljenoj imovinskoj koristi i licima na koje je imovinska korist prenijeta;
 - o licima za koje je sproveden postupak utvrđivanja identiteta;
 - o operativnim informacijama;
 - o licima kojima je po bilo kom osnovu ograničena ili oduzeta sloboda;
 - o privremeno oduzetim, izgubljenim i nađenim predmetima;
 - o kaznenoj evidenciji u smislu Krivičnog zakonika Crne Gore;
 - potrebnim za rad carinske službe za koji se vodi evidencija u smislu Zakona o carinskoj službi;
 - o poreskim registrima koje vodi Poreski organ u smislu Zakona o poreskoj administraciji;
 - o evidencijama o izrečenim alternativnim mjerama, vaspitnim mjerama i izrečenim krivičnim sankcijama (kazna maloljetničkog zatvora i vaspitne mjere) u smislu Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku;
 - o evidencijama i dokumentaciji koje vodi organ uprave nadležan za katastar u smislu Zakona o državnom premjeru i katastru;
 - o podacima u smislu Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma;
 - koji se nalazi u bazi podataka koje vodi Centralna banka;
 - koji doprinosi sprječavanju ilegalnih migracija u Crnu Goru, kretanju i boravak stranaca, kao i stranaca koji traže zaštitu u Crnoj Gori;
- Obrada ličnih podataka u smislu stava 1 ovog člana, predstavlja obradu podataka propisanu zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Član 3

Koordinaciju aktivnosti na razmjeni podataka i informacija Strana potpisnica obavlja posebna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova nadležna za informaciono-komunikacione tehnologije (u daljem tekstu: SIT), u saradnji sa kontakt osobama koje odrede ostale Strane potpisnice.

Član 4

Strane potpisnice, u skladu sa zakonima i drugim važećim propisima, ovlašćeni su da:

- 1) vrše razmjenu podataka i drugih informacija, sa predstavnicima državnih organa, s međunarodnim organizacijama i predstavnicima državnih organa stranih država;
- 2) vrše koordinaciju aktivnosti Strana potpisnica u cilju sprovođenja ovog Sporazuma;
- 3) sarađuju sa drugim državnim organima u cilju sprovođenja ovog Sporazuma;
- 4) učestvuju u međunarodnim projektima, koji se odnose na međunarodnu saradnju u oblasti suzbijanja kriminala.

Član 5

Strane potpisnice obezbjeđuju automatsku razmjenu podataka 24 sata, 7 dana u nedjelji.

Član 6

Automatska razmjena podataka i informacija obavlja se preko, za tu svrhu, uspostavljenih sigurnih komunikacionih veza.

Član 7

Način rada SIT i kontakt osoba Strana potpisnica, kao i način i obim automatske razmjene podataka, uređuje se Pravilima rada koja čine sastavni dio ovog Sporazuma.

Pravila rada iz stava 1 ovog člana, donijeće se u roku od 30 dana od dana potpisivanja Sporazuma.

Član 8

Sporazum se zaključuje na neodređeno vrijeme.

Svaka od Strana potpisnica može, u bilo koje vrijeme, da raskine Sporazum, pri čemu je dužna da o tome obavijesti ostale Strane potpisnice, najmanje 30 dana prije raskida.

Član 9

Sve poteškoće i/ili nesuglasice koje mogu nastati u primjeni ovog Sporazuma rješavaće se u međusobnim komunikacijama Strana potpisnica.

Član 10

Drugi državni organ može pristupiti ovom Sporazumu, potpisivanjem aneksa Sporazuma, uz prethodnu saglasnost Strana potpisnica.

Član 11

Sporazum je sačinjen u 13 (trinaest) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka Strana potpisnica zadržava jedan primjerak, za sebe i organe u sastavu, a jedan primjerak se dostavlja Vladi Crne Gore.

Član 12

Ovaj Sporazum stupa na snagu danom potpisivanja od strane Strana potpisnica.


Danom stupanja na snagu ovog Sporazuma prestaje da važi Sporazum za unapređenje saradnje u oblasti kriminala o automatskoj razmjeni podataka koji je zaključen između Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravde, Vrhovnog suda, Vrhovnog državnog tužilaštva, Ministarstva finansija (Uprava carina, Poreska uprava i Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma), potpisan dana 16.10.2017. godine.

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ministar

mr Sergej Sekulović

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Ministar

dr Vladimir Laposavić

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Ministar

mr Milojko Spajić

Vrhovni sud

Vršilac dužnosti predsjednika suda

Stanka Vučinić

SUDSKI SAVJET

Predsjednica Sudskog savjeta

dr Vesna Simović-Zvicer

Vrhovno državno tužilaštvo

v. d. Vrhovnog državnog tužioca

Ivica Stanković

Centralna banka

Guverner

dr Radoje Žugić

Sektor za finansijsko-obavještajne poslove Uprave policije

Vršilac dužnosti rukovodioca Sektora

Saša Mašković